

ОЛОНХО ДЬИЭРЭЙДЭ

Чурагын улууңтар Ороспүүбүлүк түмөнторин күнгөртөн чөрчтүнөн, А.А.Саввин анынан узуутсана түмэл бишр дьобун салатынгар Олонхойннтар күрөхтөрэ ынтыльшина.

Федосеевич Дөвөрдүүрап Чурапчы түмэлгизэр эмэ улзээбит; кыравайы чинчийни улзгин салайсыбыт биир угуюжинеок кишибит буолар. Күрөх иннинэ, улуустаңы юзин библиотека уонна улуустаңы түмэл улзиттээр Михаил Федосеевич улзтин, олоубун сырдиган ахтын түүүлэгтийн гэрийшигэр. Аймахтара, кими улзгин чинчийэн үерэлгит дьон мянга мустубут яичшага зэбэси юлсээтийэр, дьонун кишибит улзгин уонна олонгын сырдиганын.

Мэсээг Дөвөрдүүрап айынындар, тус архылыбыгтан документонара, илинэн суруйуулара бывыстапкаа турдулар, бүтээрээнин ис хоноонун толору арышындар. Унгуучулах суруаначыбыг; этиографыг, биир тарбихха багтсанар слоихонупуг Мэсээг Дөвөрдүүрап улзгин эбийн чинчийбор, ычакса тириэрдэн сайыннаар сорук түрөрлийн мустубут дьон чопчу бэлжэтээтийлэр. Ангардас саха музыкальный инструментарийн түнүнин судуулсан билинги юм.



Күркөм оюнхону, сурудаачы, этнограф Михаил Федосеевич Довородуран — Михаэл Довородуран таребүгэ 110 салын түолар үбүлүйүтэр анымыта көркөмбиздээ. Михаил

Тыши боптүрүс

“БОСХО ГАА” СИРИ ХАЙДАХ ҮЛАБЫН?



Бу манийн бишнуроос үсөсүүр түгээнэр, ордук бийнти, тыза сирии дыноо, мунахсыйнрыгт үтс. Ошоха Чураагчны изийн эзэр СО государственний ууша Муниципальны онготору онторор “Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям” эзбэх хайсалдаах кини Октябрьской уулусса 17-“в” шумердэж дынигээр олохтоохтору күннээг күүгэр. Редакциягтан тийббит корреспонденцы кини салайгааччынта Н.В. Дыконон үорз коругст, ашиг үзлүүр специалинши Ш.И. Софонеевы ылгары билүүннээрээ. Улусунут олохтоохтору бүтэрилгээж қынххажирин, “Босх гаа” сири ылгарга хайдах быннынцахтык сайбыльзаныя биоролгорин туунан салыны кинин кыттары кинэгтим.

1-ғы хардыйн. "Мин докумуониарым" оному оғорор залбых хайындашах кийинги книриңес, уорайт хаяг оттүгөр изіншілек дискутар анындаш интернет симиміз жағдайыннан турар. Манынча "gospushki.ru" деги сайтта регистрацияны анындаш (логин дәйекте сүтабай телепүннүйт ишемэрин, пароль дискинде упсалай 8 знакташ ханнның баһарар тыны суруйен ыйазыны). Маны толорбутуут юниз, сүтабай телепүннүйт шағындашам смс-сообщение жупар, оғы компьютергә түрөдан бизрэйн. Ити көнү бойын дааннайдарын толорор разделга пайспарынг, СНИЛС докумуониарынан сирдіктен болжомтолохстук толорбүн. Сайт 15 минутта инигэр беребизкеслинир. Өскотун, барытын сенке аасыгыт буоладыны, толепүннүйттөр "Проверка личных данных завершена успешно" деги инфоминациини күрд.

2-е харыма. Терминалда тийизн толусын ылан, нааспартын ишдү, инициативның дынугтар субсидир-амалыныр специалисттар үзүлүп олорор түтөрт кабинесалардын бириккөсөрүр кирибди. Онно специалист нааспартын ылан “gospuslugilt” сайтын эн личносынын бигэрэгтэрэр. Манилук бигэрэгинин заасыг эрэ кайын госуслуга онотууны тұбанар күхшішіар. Эбии инициаторлардын быйытынан эттекс, госуслуга регистрациянын интернет сиизимэ үчүгйандык үзүннүр сиригер, дыңситигер даңаны компьютер, талептүн неңде регистрациянын ахыртын соғып. Специалист “на дальнний восток, рф” сайта киризор. Онно кириэн тус, зөйтөр колекционай сайктапсанан “Боско гая” сири ыльшыхын бағдарларын бінарынын ахтахсын.

3-е хардьы. Специалист комотүнен барыта коршуптүбүтүн көннө, ылышташ сириг схемага урупайданар, итишю түншисса докумуоннаргын күспүйкелдүр. Сайыбызының да илии баттыгын уонна 30 жаңы күргүн устага этиши күтүгжи. Иинизэр “Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование” уонна “Схема размещения земельного участка” кумаңыздашын туттаралшар.

Оноң улууслут олохососторо, "Боско таш" сири ыларга биргемэчтүүлүк асты, "Мин документарым" оногу овторород збэх хайысхалдах юни ону таңынан улууслут баатыр-дусгу бас биллии юмиттин енелгүчин тунаан, тунаандах сиризгитин ыйшын тура, "Боско гектары" ыларта түздөйдүр.

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ



Ахты юннитэн ыраахтан-
чугастан мустубт олоихонут
ыччигтарбыг курхгээн, бары да
дүүцлүүр сүз хайбабыны

АФАНАСИЙ ЗАХАРОВ.

Биңнеге сүрүйалар

ҮБҮЛУӨЙГҮНЭН, ТАПТАДЛААХ ҮӨРЭХПИТ КЫҢАТА

Бу күнөргө үтүс үтүккін салайшылары, штээчилтери үйүйли-тактайлан таңаарбыл С.Ф. Гоголев атынан Дъюкуускайдың педагогический колледж тәртилібіттә 85 сыйна туоларын оросшылдуруэ штээчилтер, обществошона баланспектер.

Эрлэгээби выпускниктар, үүрэммит ызьбыт “ЯПУ-2” дижн азтынан ерестпүүбүлүүсү бильтэркөөн супул-инни хаалашбыта, билитин ЯПК дижн уларыйкан, научнай төрүттэри, аныгы үй-сүйибиндерин практиканылыгда синимизен үрдүктэйнимнэах специалистары таңшарын коро-истэс сүгүнбыт.

Аасылгүомыз боргохай пештотарга уоржын, иң ыланы, санкхут усташа-туоратып арттыар сулус оносонун үзгөтийн-халысынын салшамбыт. Эгер саасынтың көрсөн көміздердің атаарбысы, обесемору саастардын уратылышынын сиңишиң үоротын кырағашын киңиниң иници-үорзтиң нымаларын билүүнинәрбид; киңиң билүүнинәрбид-коруулозо-истин-чыннардын уттайар преподавателдерді С.И. Платонова, О.П. Трофимова, М.Ф. Кудичкина, Г.А. Савенкова, М.П. Саввина, У. Каремзина, В.И. Саввина, М.П. Слепцова, А.Н. Черноноградская уода, астында, маҳстана аттальбылы Бочуоттах сыйыналантта тахсыбы дүүргөндердін кылттар куруугун биссо-коре спорбут, эзэрзирэг кыранааныры иници-зубанын амалдана береди:

Бинигини үүнчлэгийг педучилищецыг выпускниктарыгтан улус Уородин управление таин психологической-педагогической клиникин отделын номинальнага Л.Г. Винокурова, РФ уордиирийттн Бочуутгаах үзүүнтэй, СӨ методиднаа орослуулуулж өвлийн «Учитель года» сийнчилийнхэндээ кылтад бастакынан «Ингээч - 1994», оскуслажаа кирилл инглийнсаацаа сааслахаа сүүжилүүлэгийн 20-тэй тахса сүүл устамжийн А.С. Каприкова - Чуралчы улувтуулж МГ дынэ юргэн уснанаа ырчнай социальний психологический сэбэйлүүн Клиникин филиалын сэбийциссийз, РФ уордиирийттн Бочуутгаах үзүүнтэй, СӨ методиднаа орослуулуулж өвлийн «Учитель года» куонкуурскаа кыйайылаштарынан бусгүйттарынан кийн тутта билээ.

Олохпуг устапын тухары иңдэ гынан ойбүтүр саншабынын түмпүт, үрдүкөс кыншатаабыт, биге суюлу хаалишарбыг педучилищебиг үбүлүвейүү корсо үтүү түмүктердөзүк қалбит, колективин башар-сыялганга сорууса түмэн үзүлтэр, социалтык наартилердөрүнүн кылтта ынса сибодин спасеттүүр салышын аччыларбыг М.Н. Илларионова – РФ уопсан, уорактээйинин Бочуоттаах үзәнитэ, ССР уорактээйинин түйгүна, «Хайахсыт избилингээ МГ депутататы, В.П. Пудова – РФ уопсан, уорактээйинин Бочуоттаах үзәнитэ, ССР уорактээйинин түйгүна, Е.П. Сивцева – РФ уопсан, уорактээйинин түйгүна, уола билгигин да үзгелини хамсын сыйлаштар.

Бүүрж қынаптыгтан унаарылган тахсаннаар идэлтэргэр чахчы бэринийнзэх үзүүлтээрбүт ортолоругтар Банышык Грачын ыбыг Т.Г. Захарова, СӨ Президент гранын ыбыг Т.Г. Константинова, А.Г. Ноева, СӨ «Грицанский зилбиз» балиг ханааймын, РСФСР уврхгээнийн туйгуна М.Д. Вырдыгина, шуустаагы Педагогический музей специалиши ССРС, РСФСР уврхгээнийн туйгуна, СӨ методиста, учууташар учууташара балио саншайга, «обучение связкой русской речи в куктсюх летских садах» пособие соавтора Е.И. Егорова, уолда, айымнылаахтыг угалии саншайгаар.

Педошколж оросгүүбүлүк үрдүүсөн алуш таалымтаах семинарда, кууруусуары, НИШ-лардың тәрийен ынтымалы болашаңыр төзөрсөөшөк. 2017 с. "Профессиональный стандарт педагога" киирээрин учуюттай үзүүлгүүртээр борижилсах, усуптулах, аныты үйс кордодообуулттар эшшүүттээр, үтүү сыйнышшинаах преподавателтири ынтаа бирикэ субъектторбит, ишвики үзүүлгүүртээр алуш туналдах дин санынбыш. Хас бириди аюу тус урамылдар олообуран, баџа саншатын, интэрнэтин ойдоон көрөн, терогтуутгэрийн, динэ юргээшийн ынтаа субъектэн үзүүлгэн, сайншынадарийн эзэнтэрийн тоо араас оруулжак үзүүни-хамнайтын ынтыбыт:

Торообут-усэсэгбит Оростуубулуюббит сайдын кийн аартыгынайт айланынайт ибор улувтарган биирдостэрэ - Чуралчыбыг улувнутгат оскуолауда кириизн иннивэсээн саасгаах оюулору ихтии-сайыннарын тэрнтэгэлтийн тахсыбыгтара: 32 ССРС, РФ туйгунаара, 30 РФ уопсай үорхгээнийнин Бочууттаах үзэхитгэрэ, 3 СО үорхгээнийнин үтуелзэх үзэхитгэрэ, 4 СО «Грахланский юниситет», 6 СО Учууталлар уууталлара, 7 «Методист», 9 «Почетный ветеран системы образования», 4 «Надежда Якутии», 2 «За добродея и профессионализм», 35 «За выклад в развитии дошкольного образования» ашиг болон төрийн наццаадаламмыгттара. Ихэвчлийн шэгнүүдэд унуйар тагталдаах Педагогический колледжийн хэйдэх таьнындаах специалистыры боломжийн нийтийнээглийт, улувустуулж оростуубулуюббит сайдынтыг гар туснугаа буслар.

Билиггин С.Ф. Гоголев жылдан
Дьюкуускайдаңы педагогической коледж
дирижеризэн биңиги улуустан И.П. Любимова,
юзэхэн үөрөтөр салаа салайаачыга В.К.
Ариакова үзүүлийн-хамсын сыйцаалтар.
Обзорбурт, сизниэрбит келүөнэ ситимин
салтынга усулчынан.

Түмүктуутэр, олох үорүйхэгрийр үүнийбүт
коллективтэй дэрижжэрийн Ирина Павловна,
кини тул түмсэрг аймынъяцаах колективны 85
сынцаах үүблүүейт түоларынан эзэртэйнбиг,
барба маагал тыхтарын авынъяа.

Чураны улууңун оскуулайы киригэн
шүшнүүсүн саастаах оңдюлор төрүлгөрүү
үзүүлгөрүүнүн аттыгтай М.Д. ВЫРЛЫШИНА.

Чуралытыштың спортшылардын индивидуалдык-ассистенттердин тартибшілігі 50 жылдан көп

Чурапчылдасты
Ноговицын - чарыгай уон на түрзен сөннүүттээ. Эң түгүштөө
Аан дойду чөмисине, Аан дойду кубогын. Эң түгүштөө
Кыйынчылдаста.

1996 сын Хатыны бөнүолткэр Гаврил Николаевич Аммосов салтанаачылдах саахымаг финала анылануулгобит. Бу сын бастакы ылтынлыбыг «Азия оюлдоро» норугтар июн ардынрыназы күрөхгөнүг 3-с миңжынылыбылттара. Семен Крикошагкин, Рудольф Григорьев, Прасковья Алексеева, Прасковья Карпова, Александра Колесова ораспүлүбүлүк, Даңырай Восток Сибирь, норугтар июн ардынрыназы турнир чемпионатынан уюна привардырынин буюлбуттара. 2001 сын Прасковы Алексеевой Россиянча «Белая ладья» күрөхгөнүг 2-с миңжын ылтынлыбылттара. 1998 сын Слава Громов, Алексей Попов «Пионер» анылануулгобит.

2000-2002 сүйгө осууланы Кирилл Николаевич Зекаро ашыбыла. 2001 сүйгөсөн эр абылайбыг сана коруг - спортивный акробатика обоноро ереспүүбүлүүсүээр эрэдүүлгөнбайтад, Россияда поруоттар иккىнчи ардын параллель түшүнкүрүстүргө сипиңчилик күттегибылтасы.

2002 салынан 2005 салыга дейри, оскусна дирижерлік миссияның номинациясы Егорова Тимофеевна. Егорова тағарыллаштық үзгешебигінин салайтар сыйырығар уланаш болыпта үерген анықтыбынын үздестігін, зор учууташыры кынта үзене айрыйтын уурулупуба. 2004 салында оскусна ингрезиядағы Ереспүүбүлүсін Президенттің Ыйғанының «Однаордун сайынтығар килембергік ыншыны иш» деген оңдоңдағы близиони нағарадацеламмында. Ус тогуликон «Хотугу сұлуғ» ереспүүбүлүк ізбетін курағанын спус үрлүп ыншының ынтымалығында. Одо акробатической цирковой студия «Уранхай» 2004 салын Россия қоюнкурулун көмийдең «Образцовый коллектив» атында сүкілді.

2005 сыйтан окуясыны Николай Николаевич Гулев тайлан каша. Күн бүгүн окуушибылтыгар ассоциациянын 28 улдузтуулан, Чурапчы 17 ишмийэхтизин 62 оюу үерәр, спорт 9 корынэр – көнүгүстүсүүта, дубанса, түрүүгүз, волейболга, акробатика, атах соңиңүүттар, дүнин усунни буудаңыз ытыяга, бокса жана утумнаксельк арыктапалашар. Спорт бу корынэр – түстүүта 7 финалы, түрүүгүз 3 финалы, дубансаа финалды азын турал, 980 ортосемен обону хабан дыарыктыбыт:

Саха Ороспүүбүлүстүгүүнин Чураны уулуун спорта ийшірін туутар ер сыйлаарга съяралашаң үзүөбіткендердің үшіндерин түмүз оболорун сипбіндерінэр остер. Россия уонна науруоттар иккіншіліктериң арасынан буюордір Саха сирин чыңстоктик кемүсіобіткіндеріндең Россия, Европа, Азияның күркізіндеріндеріндең чемпион дүккәнин, үргө комус беруонса мезгигері ыбыгын буюорбутунаң киентугта айттыбыл: Иван Дружинов, Стас Шариков, Данил Неустров, Николай Алиитов, Тимур Естеперев, Роберт Окороков, Федор Постников, Кости Власов, Алик Григорьев, убайдылы-баярлұпты. Мичиц, Максим Амортицидегар, Байман Яконов, Кости Карапинов, Сергей Торов, Олег Фомин.

50 сый тухары осколабыт конул тусуута иштэ анаарда: 2 Олимпийский ооннайтуу күштүлазаңын; 2 жөзөрүн, 1 - «Үтүү Дүлгүүр Ооннүүларыны» күштүлазаңын, 4 - СССР утуякъы маастарын, 15 - күрүгүттар иккя арьшырынаны кылаастын спорт маастарын, 200-тәндән ашык спорт маастардын, 106 обнуроюл Россия милюнун уонна призерүн, 10 «Азия обнурою» норуоттар оки - арьшырынаны спортивний оози туулар милюндарын уонна призердари.

Урдук сипбизи Николай Николаевич Кыкын-2, Аятынчина Кыкын, Магрен Степановна Ноговицкая, Ягапина Афанасьевна Гулакова дарыкпыш дубаг даңызың оғыспоры сипбизиор. Россия, Европа, Азия дәйрүсеминдерләр, приведены в утмандастык дарыкпаша даңызың сипбизине ыншады: Ирина Планкоева, Мария

Батимова, Сергей Новгородов, Александр Филатов, Евдокия Постникова, ини-бии Виталий, Иван Монастырептар, Ангелина Попова, Наталья Шестакова, Анника Кызына онгон да аялтар. Айынын Собакина, Николай Гулев, – норуоттар иккى ардыларынаңыз кылаастын грессмейстердердәр. Быйылты уорук дымбылгар Ксения Нахова норуоттар иккى ардыларынаңыз грессмейстер үрдүк аялди ылкин, чыңыктай синийнин синист. Оделение 1992 салттан бүгүннүү күннөң дюори иизин таңбердэ 5 норуоттар иккى ардыларынаңыз уонна национальный грессмейстерлер; 7 норуоттар иккى ардыларынаңыз маастары; 11 ФМЖД маастардары; 15 Россия спорта маастарынан; 350 спорт маастарынан кандидаттары; 135 Аштойду, 174 Европа, 628 Россия, 771 ерестүүбүтүү чемпиондарынан уонна приветларынан.



ЗАГРЯЗНЕН КНОП ТУГІСЫ

2014 жыл осокуда еркелдүлүп, Россияда тусуу сайдындыгар кызметтап иштөн "Fila" үрдүк национальның шайбасы. 2015 жыл түмүнгүен Россияда «100 басты осокус»-дан шайтар жирибди.

2016 жыл оскуола эксперименталдык үзүү «Создание модели системы непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва» дипломатемаиин РФ спорта мактисхористиянын федералдык эксперименталдык тюндүкка статутун үзүү, оскуола Бүгүн Россияның күсөнүрүсүнүү Лауреат үрдүк атын ыгары сипти.

Спортивный интэрнэт-оскуолыбыт 50 салынах даригиң ижадиесиңүүкүүлүгүнүүдөйнүүдөй, 2007 с. интэрнэт-оскуола 50 салынах убакыттарында сүрөттөн чечүйдөй көзөвтөрүп жүргүштөрүп, Атас бары убасансыздардың сүтүрүйәр жиһизбид; Айа дойду сорииин бөлгөндө, ПА Ойнтуускай амьтана Государственный биримийш лауреаты «Саха АССР үүчүүлөк учуутчалы», Саха Орос Республикасынын «Хөгүү туулус» уорчаланын кашатса, Чүрөгчүү улуун олохтоою Иван Михайлович Панцов көзүүсөйнүүнен, книга бирдейтагынан, авторданылынын оскуола юлтектеше «Чурапча. Мирорайон «Спортивный» события и судьбы» дипломын чечүйткен 2016 с. таңаартарабыла уй-саас тухары дынит-саңгээр күнүү белгілүү болтуу.

Оңтүстүбөгүй спортинын салынчылардың көмүркүлдүгүнүүсүнүү. Оңтүстүбөгүй спортинын салынчылардың көмүркүлдүгүнүүсүнүү. Оңтүстүбөгүй спортинын салынчылардың көмүркүлдүгүнүүсүнүү. Оңтүстүбөгүй спортинын салынчылардың көмүркүлдүгүнүүсүнүү.

Миң бұ музейга усентай таңса сый үстүннөсөншебайын. Ол усандын тұхары тәбілдөң осқосына саңдар, үстүншөшшар, оросгүлбүлсібіт араас мұннукпәрліктан, Россия регионарлығынан, омуксирдерінгіз кімнің көрөн, соңын-жіккелін бербітін болуын?

Ондо музей историянын эмблемаларының юрийды сүрүпсан, байткын-бийр күзгү испит сипаттарынан көлөнөн шын, көрөнччүүр сөхнүт харекшарьын, чумумуран долгууда истегиттерин көрө-корогуп, оссо ис-искинти доку-йиц, оскусшибыл, улуу тренербиг чыңылдай сипаттарынан астынча, еро кудролтураң, кинкетүшүн көспөнбөн. Ол сөхнүт астынмын, махаббындын салактарын «Альбом познаний»-киниңдээ суруубултарда түстүлүүр.

Спортивнай интэрнэт-оскулабыг историята бу «Спортивнай Албан аш» музей нону оссо байтышылан, дариг ис халоонноңон, сыйган сыйл оскулабын сиптигерин көрбөгли турдау!

Татташын осууолабыг ерөгөйдөөх үбүлүйттар мынышын жөнүл ытыш-майны дыоммутун, бетэрэн үзүүнтээрбүтүн күнчү выпускапары ессе-тегүл үүрүүжүк коро-балиң күнчүн иштиманлыктай эзэрчилбен! Уло-юрах чөлөөлүр салышын бирик алтыстыг дэлгүүрүн кылла корсоң, ахылбашылын таңырен үбүлүйт үрдүк таъымда ыстаргытыштарынырабы.

Е.В. ПУДОВ,
Д.П. Коркин атьиши «Спортивной Албании»
музей дарынкээр, Саха Оросын түүхийн
физик шуураа ушин спорта угсаатыг узьниг»,
Д.П. Коркин атьиши физической культуры и спорта Саха Орасын түүхийн Государствайшай
бийримийнтийн лауреага, Чурапчы улсын
богиноотын албанындоо.

Үлэ чуулалда

ҮЛЭБЭ СИТИЙИ ҮРДҮККЭ ТАҢААРБЫТА



жарбите. Испинэн ырытыйн, сиң үериммөз төнибутум. 1946 с. эми өн оскушада хаттан машайылды кызыска жарбите. Көлө-көлө үрзин, 1952 с. түрг ыланы бүрзебит. 1953 с. Хайхасыг 7 ылдастах оскушлагын үердөн кирен 1955 с. бүрзебит. Иттию үердөр юммер оскула учномун салайбытим. Комсомолга жарбите. Обществений үзөр сиғниим ийн директор С.И. Жиркован "Махал сурү" ыбытим. Интэрнекең спорбутум. Фроевски-учуутал И.Г. Попов суддах бүттүн ийн эт, 10-тан тасалын күнү ингрисигөө обзорутар алан борсра.

-Ханаң үйлигүн булдузасунай?

-Очноюку ово спорнаг, иткуос арас үзлүүрдөр сөб спасылтган сыйыбытим. Чайрага "Прези" иткуос читин булдуз. 23 саястах Р.А. Филиппов борсодоогүн эт. Келин Молотов, Яковлев аштарынан килюсар халбасуутара. Сүнүн көрүүүдөр от-мас тийинтегр сыйыбытим. Борсодоогүн слус үйнүн салбырах салайчын эт. Эбзе, Саппайда, Миннилийэ сана холонору туттафыла. Үлөннүүр скорор улсын дынандырбоз. Кинж корор, савынан дай түнүн эт. Эрилик Эрикин аштынан килюс булдузтуугутар борсодоогүн М.Р. Яковлев үзлүүбиз. Киян хонюнхок, кынхажаң салайчын эт, бийт-настор үтүнүнүнчи. 1958 сыйынан Эриликтер холу Кызыл аштынан Орун ашынагар, Берглиниг, Сымрашхха сүнүн көрүүрдөр сыйыбытим. Субан сүнүнүн көрүүт, кынхажаңынан үзлүүбим. Сүнүн биргиздиришинан туттафындоо. Бенж Эрикин аштынан килюс борсодоогүн Е.С. Николаев 1964 сыйынан Хадарга төлөрүү азабыла. 373 сүнүнүн шайбытим. Онтон ша, менин олюсуйын спорбун Сары Холонес ферманынан кынхажаңынан бийтим. Урбада сана ферманынан кынхажаңынан туттафынан.

-Петр Николаевич, ово салынын үзүүлүнүнан билүүнүнэр.

-Мин 1936 сыйынан аштынан 23 күпүүр Аистасия Гурьевна, Николай Васильевич Гурьевтары 18-с обонин күн сирии көрүтүм. Салмай кыргыза булсыбын, Азбый, мин төрөбүт сыйбар, салынкырытсанын бориммээж, таш-доо орундах, көлөнөө даттой. Сөйтгөнбүтүн интервью борсодоогүн аялчылар бергүүрдөр.

Петр Николаевич эрдүүт көрөр, үзүн-хамаңынан билүүлүммөнүн, көлөнөө бори күлүхайын барда. Кырдаңас борт сары, салырьынан үзүннөн бориммээж, таш-доо орундах, көлөнөө даттой. Сөйтгөнбүтүн интервью борсодоогүн аялчылар бергүүрдөр.

-Петр Николаевич, ово салынын үзүүлүнүнан билүүнүнэр.

-Мин 1936 сыйынан аштынан 23 күпүүр Аистасия Гурьевна, Николай Васильевич Гурьевтары 18-с обонин күн сирии көрүтүм. Салмай кыргыза булсыбын, Азбый, мин төрөбүт сыйбар, салынкырытсанын бориммээж, таш-доо орундах, көлөнөө даттой. Сөйтгөнбүтүн интервью борсодоогүн А.С. Николаев 1964 сыйынан Хадарга төлөрүү азабыла. 373 сүнүнүн шайбытим. Онтон ша, менин олюсуйын спорбун Сары Холонес ферманынан кынхажаңынан бийтим. Урбада сана ферманынан кынхажаңынан туттафынан.

-Үчүй көрүүрдөрдүн, басынг осемнөөр буларын билүүр. Бу үзүүл ханаң киришкүнүн, туюк спорногүнүнүн?

-1969 с. оделение сабынин муншияну булбута Уркынинай М.М. Марынинээд. Ус-багаска бирбюзю, баран ус үй осемнөөр уорозор үзүүлүн. Сарын үс үбайын борбыйтын иккен эрдүүт көбүнчөлөр. Убайын Григорий сүрөттөн сүнүнүн түнүнин билимдерин көбүнчөлөр. Кинж 1940 сыйынан финской сирии түшнини барбын. Навс Пингининин (олимпик П. Пингин аяла) биргэ сыйыбыттар. Сэлти булсан Москвада ашынган барын архесындар. Титок сүрөттөн 1943 сыйынан көбүнчөлөр.

Иймээд барын сүрөттөн Сталинан харчынан түрәр. Чурагынан З нийт ыбын; Иккитүй сөлкээз бийт. Очногобунин барын сүрөттөн харчы. Ийбүт тар хайдалынтар үзүүлүбите. Олус эпилепсия, күнисеби нуурманы хайлан да сиптиф сорукташ уз. Нуурмаларын төлөрхөхөнүн эрэгээсээшина. Мин 1944 сыйынан 3 ынчынанын ынах хомүйларын. Нуурмаларын төлөрхөхөнүн, сүрөттөн ынах хомүйларын. Соробор мэдийбите.

Урзас, сарын бүттүүнүн кинж, 1945 с. Чакыр Толосутар бастасы кызыска



Дойнубар көнүн үзүүбите. Көрүрдүм төрөл сөз. Рекшлүй көрүү ынчылбайташ. Эрдю байббит көрүрдү, бишигги: ветеринарный специалистар дарыкшаштар, Мин ынах төрөбүтүн юниитин ишмөн көзүйүүтүр, ал эхтэр 44-с хонутар симеяччын. Симеяччын түн ырас, салына чобик булускташ. Симеяччын көмөр табын, олонон, ода сыйтарылук сүхбүтүлүштөштөр. Симеяччын сөз юниитүүр 20-25 см ишмөн бүсүшүр ишкөр. Очною симе сиңүн булуулар ишкөр. Очною симе сиңүн булуулар ишкөр.

Петр Николаевич сөзлөөбүннөн бу сүрүн төттүүрүн. Сиңе батарданын быйынчылар, профайлууска, депутат быйынчылар, үзүүлүнчүүлүк, сиңе кылттылар, алтынчылар, хөбсүнчүүлүк, быйынчылар, үзүүлүнчүүлүк балыкчылар көрүүтүн. 1976 сыйынан 202 ынахтан 99,2 быйынчын булерди симеяччын. Тынчташ ныиройн ынымын 100 быйынчылар төрөнин. Бирнегизин ишрээмши. Ийн ишнэ 1977 с. „РСФСР таңхайыстырылган түйүн“ болгонин наудрандышмыйтим.

Тог симеяччынин үзүүлөн көмөн көбүнчөлөр, 3 ичигээд Мархада баран үрзин ишбите. Коннору симеяччынин симеяччын ашыр сүдстарын ынах булашса, тог симеяччын 198 ынчадыс тымынга тонторулуп, анат иштээрийн (термостарын) көтөр. Симеяччын анат графикалаш булаш, олу хайван ли тутунашын. Анат симеяччын түнүнчир иштээрийр булбуттара. Ус хотонунан 243 ынахтан симеяччын. Күнцэ 17-18 ынах симеяччын. Бу ныманши симеяччын 238 ынахтан 234 ныиройн ынымын. Ыланынчыларга зоотехнический курнуугу ынчарын, миастраторон, үтүүлүрдээлээсээрийг булбуттара, билингээр үзүүбите.

-Симеяччынин сүрүн туюк ишбите?

-Симе 1,5 метрээ дариндох аш температуралар (кынын тохтот, салын ирбөт) умунашса туттуулушташ. Узуннан сарындаа эрэгээн салынчын. Мин 5 ч. 30 мун салынчын. Биржин ынчанын календарьдаш булускташ ынах симеяччын иштээрийн 238 ынахтан төрүр. Олоннуга төрөбүт сүнүн эзинилэр, токсуннуга

Петр Николаевич обзоро үзүнгү дон булан, оюлонкун-урууланан билүүлүк бийтээ бий, энэ бүсүн спорсдор, 10-тан таса синенэх, 7 хос синенэх. Кинж, дай карснагччишил даруулбайна, барынчүйн байрбай.

Алексей СЛЕПЦОВ.

Нэншилэк сонуна

САНА ПЛОЩАДКА АЙЛЫННА

Соторугацаа Хадар изнилгүр сана спортивний плошадка айлынна.

Бу мөлүүртэй таса сүммацаа туттууну С. С. Яковлев салайчылар, „Арсенал“ ХЭГ ондю. Оборудованын Москвадан аялышынан.

Айлынчылгар уйуйан, оскула ободоро, ынчнагар, оюо саистахтар, кырдаңастар кылтынын ынчнагар. Д. К. Лукин алт уолу аял тутан аялчын аякта. Энэ нийтээр „Айлынчын“ түмсүүлээр үерүүлэх дэвшилтийн мустубутын аялышах аялышынан, кымбайынан күнчүүлэтийр.

Алексей СЛЕПЦОВ.



